

**SKUPŠTINA RUDNIKA UGLJA MIJENJA ODLUKU**

# Neće kredit, državi dug kroz reprogram

Iako formalno tek mijenjaju odluku, Rudnik je već državi uplatio 4,3 miliona eura, od ukupnog duga od 13,4 miliona

**G. MALIDŽAN**

Odluke o uslovima i načinu izmjerenja obaveza Rudnika uglja prema državi po osnovu poreza i doprinosa i refinansiranju dijela obaveza prema bankama, koju je skupština akcionara tog preduzeća usvojila krajem prošle godine, biće stavljena van snage na Skupštini

već počeo da vraća dug državi uplativši 30 odsto ukupnog iznosa i dvije mjesečne rate, što iznosi 4,3 miliona eura.

Odluka da poreski dug državi i refinansiranje dijela duga prema bankama, regulišu novim kreditnim zaduženjem, donijeta je na sjednici Skupštine akcionara RUP-a 13. decembra 2016. godine.

Dvije sedmice kasnije Skupština Crne Gore je us-

vojila Zakon o reprogramu poreskog potraživanja, kojeg je uradio kabinet bivšeg ministra finansija **Raška Konjevića**. Nakon toga, uprava Rudnika je zatražila da se uradi analiza povoljnosti otplate poreskog duga po modelu novousvojenog Zakona.

"Odbor direktora je 9. januara obavezao izvršni menadžment da pribavi mišljenje Ministarstva finansija, kojim se definišu

uslovi i rokovi reprograma poreskog potraživanja. Analize su pokazale da je reprogram kroz mogućnosti koje nudi novi zakon povoljniji od varijante kreditnog zaduženja, i društvo je formalno podnijelo zahtjev za reprogram. Ministarstvo finansija i Poreska uprava su donijele rješenje kojim se usvaja zahtjev za reprogram", objasnili su iz kompanije razloge za promjenu odluke.

Ukupan poreski dug kompanije iznosi 13,4 miliona eura. Iz uprave Rudnika su naveli da su reproprogramom preuzeli obavezu da odam uplate 30 odsto duga, odnosno oko četiri miliona eura a ostatak od oko 9,4 miliona u 60 mjesečnih rata.

U najvećoj pljevaljskoj kompaniji kažu da je Rudnik po osnovu poreskog duga do sada uplatio 4.344.692 eura, odnosno 30 odsto od ukupno reprogramiranog duga i dvije rate čije je uplata počela od 1. avgusta 2017. godine.

Preostali iznos duga biće izmiren u 58 mjesečnih rata koje iznose oko 156.000 eura.

Rudnik uglja je prošlu godinu završio sa neto profitom od 3,7 miliona eura. Kompanija ima akumulirani gubitak iz prethodnih godina od 12,5 miliona eura. Ukupne kratkoročne obaveze kompanije iznose 27 miliona eura, a dugoročne 10,8 miliona.

Za šest mjeseci ove godine Rudnik je ostvario neto profit od 93 hiljade eura, dok je u istom periodu prošle godine ima gubitak od 2,2 miliona eura.



Kreditni od pet do 15 hiljada: Sa prezentacije

FOTO: IRF

**PROJEKAT MOŽE POMOĆI BERANAMA**

## Potrebna nova radna mjesta

U Beranama stopa nezaposlenosti čak 58 odsto, sopstveni biznis je može smanjiti

Pokretanje sopstvenog biznisa moglo bi smanjiti visoku stopu nezaposlenosti u Beranama, ocijenio je predsjednik Opštine Berane **Dragoslav Ščekić**.

"U Beranama je stopa nezaposlenosti ogromna, čak 58 odsto i time sam kao predsjednik Opštine veoma razočaran. Definitivno svi zajedno moramo učiniti nešto konkretno na tom polju kako bi se otvorila nova radna mjesta", rekao je Ščekić na predstavljanju projekta pod nazivom "Šansa za posao".

**Projekat "Šansa za posao" nudi kredite i početnicima**

Projekat su, u saradnji sa Opštinom Berane, predstavili Zavod za zapošljavanje i Investiciono-razvojni fond.

Radi se o novoj kreditnoj liniji za koju se mogu prijaviti početnici i već ostvareni preduzetnici. Minimalni iznos kredita je pet, a maksimalni 15 hiljada eura, a posebne povoljnosti odnose se na žene za koje je predviđena kamatna stopa od tri odsto.

Direktor Zavoda za Zapošljavanje **Suljo Mustafić**, najavio je da će u narednom periodu biti još sličnih edukativnih prezentacija.

"Planirali smo da

obiđemo sve crnogorske opštine sa posebnim fokusom na sjever, gdje ćemo našim zainteresovanim korisnicima, nezaposlenim licima, ponuditi posebne kreditne linije, a u fokusu ćemo se najviše na visokoškolske, žene i mlade. Berane je za nas posebno važno jer prema podacima 6.300 lica se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, od čega je oko 340 visokoškolskih, dominantno mladih ljudi, i posebna pažnja treba da bude posvećena njima", kazao je Mustafić.

On je dodao da pored kreditne linije koju realizuju u saradnji sa IRF-om, ZZZ ima i sopstvenu kreditnu liniju, sa ograničenim sredstvima, ali i povoljnim uslovima.

Predsjednik odbora direktora IRF-a **Zoran Vukčević**, istakao je važnost nefinansijske podrške, koju ovaj fond pruža budućim korisnicima.

"Cilj nam je da promoviramo neke nove instrumente kada je u pitanju podrška preduzetništvu. To se, prije svega, odnosi na nefinansijsku podršku koju je važno obezbijediti koliko i finansije", kazao je Vukčević. T. S.

Prošlu godinu završili u plusu od 3,7 miliona eura: Rudnik

FOTO: G. MALIDŽAN



akcionara 4. oktobra.

Iz pljevaljske kompanije "Vijestima" su pojasnili da će to uraditi jer je analiza pokazala da novi Zakon o reprogramu poreskih potraživanja povoljniji nego otplata duga putem kreditnog zaduženja.

Iako formalno tek mijenjaju odluku, Rudnik je

**156** HILJADA EURA IZNOSI MJESEČNA RATA KOJU RUDNIK UGLJA PLAĆA KROZ REPROGRAM NA IME PORESKOG DUGA NAREDNH PET GODINA. RUDNIK JE OD AVGUSTA VEĆ UPATLIO DVIJE REDOVNE RATE. DUŽNICI KOJIMA JE PRIHVAĆEN REPROGRAM MORAJU REDOVNO PLAĆATI RATE KAKO BI IZBJEGLI PRINUDNU NAPLATU.

Švajcarska hotelska grupa Movenpik zainteresovana je za hotele na crnogorskom primorju, ali takođe i u sjevernom dijelu Crne Gore, kao i za gradnju novog hotela na podgoričkom aerodromu, nakon njegove rekonstrukcije i proširenja kapaciteta, najavio je izvršni direktor grupacije **Olivie Šavi**.

Sa njim je u Cirihu razgovarao premijer **Duško Marković** koji je kazao da je Vlada spremna da stvori sve pretpostavke da taj renomirani hotelski lanac proširi poslovanje i na Crnu Goru.

Šavi je upoznao Markovića sa namjerom Movenpika da uvrsti Crnu Goru u mapu svojih turističkih

## ŠVAJCARCI ZAINTERESOVANI ZA CG Movenpik bi gradio hotel na aerodromu



Šavi i Marković FOTO: GOV.ME

destinacija, koja obuhvata 24 države svijeta, sa blizu 100 hotela pod brendom Movenpik.

Šavi je početkom avgusta u intervjuu "Vijestima" rekao da je švajcarska grupacija zainteresovana da od naredne sezone počne da posluje u Crnoj Gori, u Bokotorskom zalivu.

On je kazao da je kompanija zainteresovana za nekoliko projekata, odnosno postojećih hotela, kojima bi upravljali. **B. Ma.**

Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey

Funded by the European Union and the Council of Europe

Implemented by the Council of Europe

ANNOUNCEMENT: CALL FOR TENDER 2017A044

The Council of Europe is inviting potential suppliers to submit their offers for the ICT development services to enhance the existing software solutions of the Constitutional Court of Montenegro and the Centre for Training in Judiciary and State Prosecution.

The activity is implemented under the Project "Fighting ill-treatment and impunity and enhancing the application of the ECtHR case-law on national level (FILL)" implemented in the framework of the joint European Union and Council of Europe Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey.

We invite all interested parties to submit their bids to the Tenders Board by 9 October 2017, 18.00 CET, electronically to [cdm@coe.int](mailto:cdm@coe.int), and in hard copy to the following address:

COUNCIL OF EUROPE  
For the attention of the Tenders Board  
CALL FOR PROVISION OF ICT DEVELOPMENT SERVICES -  
2017A044  
BP 7  
F - 47015 STRASBOURG Cedex  
FRANCE

For more information on how to apply and relevant documents for the tendering process, please refer to the following link:  
<http://www.coe.int/en/web/podgorica/news>